



206?

208.  
206.

K34/55

asapare upara ebe ele malato o magolo a se tsoaroa

3 bo tala macjipi re berese earoke re sirola karena bero  
molatabene ealcaloe ruri kamorena ga go roloadichipe e beele  
morena mapolokoyi bane ba koatelela mathapa kamollo atsoe  
baebarobale be sogale e saleka motsoana ba kachi ka ma thapa  
go tsoidi ~~xxx~~ chepe ke mokabachie ba itse mokurelene bafutele  
go tsoe dichipi re di machipe le di petoana le di pella le  
mebekale marale badi sifutelo kamma gapam oapetwa lele  
nakala yona le ene lethote ka lete ke mole sebeka mosadi le  
sogana goa chiea mosadi rebe resetoma a ga ntlo asetwa ke  
goagantlo rebereseea machisemosadi re re kee moyane tokoana  
eakadi mela kele gopo ha ngoana akaloa lepapage ene elemalato  
o mogola a be chichibana bana ga kamokabatsoare batheme batee  
a boe apatele molato oagagae legaele bomaga keselo setee  
kemoloto o eathengoa abetoa kamatha abackoa gare o tsebe gare  
kemma go le papogo ke bona bago pepelego o bachibe kamatha a  
ma golo golo sabo elela gape re ea boloea ruri.  
asemotho agoteea batsoadi

4 botala letsoai reberesea earoke kemore maka kare nabeno rese  
nyamabo a dukago rechile metsi rea ga le rula repolele yo ba  
metsi aduthe kagona rea pee abele re sechiletha aboe a pshoe  
ke moka kelesae reeala ka kalona botala dintoa di bele gona  
mono palabora kentoa ea ma gadi mana eababedi kentoa eam  
makema eabera o ke ntoea ea manala motholo eabone kentoe ea  
mapono a nkukuyone eabothonguntoa ea mpesane eabo selela  
monoana ka o teeke ntoea ea chiwawa ~~xxx~~ morena kgochi pane aloa  
le morato oage makekele balela bogachi kegore pane keena mo  
goloane oadi kgochi chapalabora ka moka ~~xxx~~ gobo makekele  
kemorato gare yala mosadi reberenyala kamachepe masome a mathano  
le machipe a matharo 55 ea machepe ke moka reeabeke mosadi gaele  
di kgomo ke ll eadikgomo pechi eakgase be boaka o rata kependo  
chi £3.0.0 ea gosebesa papage gare ngoana oago o ntateleke £5-0-0  
gothakana ll eadikgomo le ete eadi ponto £8-0-0 sala morena  
kenna lehieb masekes maladyi ~~xx~~ mongadi.

FND S. 206